WIKIPEDIA

Khakassisk

Khakasisk er eit tyrkisk språk som vert tala av omtrent 43 000 menneske i den russiske autonome republikken Khakasia i området rundt Abakanelva, den vestlege bielva til Jenisej. I den sovjetiske folketeljinga i 1989 oppgav 76,1 % av khakassane at dei hadde khakassisk som morsmål.

Khakassisk vert òg tala sør for byen Kansk i Krasnojarsk-territoriet.

Khakassisk vert skrive med det kyrilliske alfabetet.

Khakassisk **(Хакас тілі)**	
Klassifisering:	Altaisk
Bruk	
Khakassisktalande i alt:	42600[1]
Skriftsystem:	Kyrillisk
Offisiell status	
Offisielt språk i:	Khakassia (Russland)
Språkkodar	
ISO 639-3:	kjh
Glottolog:	`khak1248 (http://glottolog.org/resource/languoid/id/khak1248)`

Kjelder

1. Ethnologue (http://www.ethnologue.com/18/language/kjh), etter folketeljinga frå 2010.

- *Denne artikkelen bygger på «Khakassisk» frå Wikipedia på bokmål, den 25. august 2016.*

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Tyrkiske_spr%C3%A5k&action=edit)

Tyrkiske språk

Tsjuvasjisk	tsjuvasjisk
Sørtyrkiske språk	khalajisk · gagausisk · tyrkisk · krimtyrkisk · turkmensk · aserbajdsjansk · quashkaisk
Austtyrkiske språk	uigurisk · usbekisk · salarisk
Vesttyrkiske språk	basjkirsk · karatsjaiisk · karaimsk · kumyksk · tatarisk · barabask · krimtatarisk
Sentraltyrkiske språk	nogaisk · karakalpakisk · kasakhisk · kirgisisk
Nordtyrkiske språk	jakutisk · dolgansk · khakassisk · altaisk · salarsk · nordaltaisk · tsjulymsk · sjorisk · tuvinsk · karagassisk

Autoritetsdata	GND (http://d-nb.info/gnd/4410378-5) · UNESCO lang (http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap/language-id-481.html) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00562836)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Khakassisk&oldid=2902833»

Denne sida vart sist endra den 26. august 2016 kl. 14:34.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.